



Kereyti ya

1

Buka ekgolo ya dipalenyana



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SESOTHO


7

Buka


Tsela ya ho sebedisa Buka e Kgolo ena:



Dipale tse bukeng ena:



I Letata le lebe



2 Kubu le kgudu



Jwaloka titjhere o tla hloka ho rala le ho etsa tokiso ya mosebetsi wa palo e kopanetsweng le sehlopha sa hao. Ka tlwaelo ha titjhere e etsa palo e kopanetsweng, titjhere e sebetsa le bana bohole, empa ha sehlopha se le seholo haholo, ho molemo ho sebetsa le sehlotshwana kapa karolo ya sehlopha. Ho hlokomelwe ho tiisa ho netefatsa hore bana ba dula mmoho mme ba bona Buka e Kgolo hore ba kgone ho bona se ngotsweng.

Nakong ya palo e kopanetsweng ya Buka e Kgolo bana ba ithuta ho tshwara buka, ho e tshwara ka mokgwa o nepahetseng,, ho phetla maqephe ka mokgwa o nepahetseng. E hodisa tsebo ya sethato ya tsebo ya buka- khabara, bokapele, bokamorao le sehlooho. E tataisa le kamoo tsela ya palo e etsahalang ka teng mme e bohlokwa bakeng sa tswelliso pele ya bana ya ho mamela, ho bua, ho bala, ho nahana, le ho rarolla mmoho le bokgoni ba ho ngola bo batlahalang ho CAPS:

- Ho hodisa bokgoni ba ho mamela le ho bua.
- Ho hodisa bokgoni bo hlathlang ba ho bala.
- Ho araba dipotso paleng.
- Ho taka kapa ho tshwantshisa pale.
- Ho sebedisa ditshwantsho ho noha hore pale e bua ka eng.
- Ho sebedisa palo e kopanetsweng e le motheo wa ho ngola ho arolelanwang.

Ho itokisetsa nako ya palo e kopanetsweng

- Netefatsa hore bana bohole ba bona buka. Ha sehlopha sa hao se le seholo, sebetsa le sehlotshwana se senyenane.
- Ho tla thusa ho emisa buka hore o se e tshware ha o ntse o bala. (Bona ditaelo tsa ho emisa buka khabareng e kamorao.)
- Sebedisa rula kapa thupa ho latella mantswe ha o ntse o bala.
- Ha o batla ho bonahatsa mantswe a kgethehileng, o ka sebedisa disitiki nota pela lenseswe ho le bonahatsa, kapa wa iketsetsa fensetere ya mejiki'. Sebedisa pampiri e kgutlonne mme e nyenane e kgutlonne e sehwe mahareng a e kgolo. Nka e kgolo mme o e behe senglweng hore ho bonahale lenseswe le le leng feela.

Mokgahlelo wa pele wa palo e kopanetsweng

Mokgahlelo wa pele o tadihana le ho natefelwa le 'tadimo' ya pele ya sengolwa, mme bana ba fana ka maikutlo a bona ka sengolwa.

- Phetla pale eo ba tlang ho e bala. Bua ka ditshwantsho.
- Kopa bana ba nohe pale ka sehlooho le ditshwantsho.
- Pele ho balwa ba tsebise mantswe a thata paleng.
- Etsa dikarete tsa mantswe ho tsebisa tlotlontswe e ntjha.
- Bala pale, o sebedisa sefahleho le ho phahama ho fapaneng ha lenseswe. Sebedisa matsoho le sefahleho.
- Latela mongolo ha o ntse o bala ka ho supa ka rula kapa thupa mantswe hore bana ba bone seo o se balang le ho se amanya le medumo leqepheng. Sena se tla ba thusa le ho bona tsamaiso ya ho bala ho tloha ho le letshehadi ho isa ho le letona le ho tloha hodimo ho leba fatshe.
- Sebedisa sena e le monyetla wa ho ba tsebisa 'puo ya buka' jwaloka: mantswe, polelo, leqepheng, mongodi, sehlooho jl.
- Ha bana ba be le seabo paleng ka ho pheta dipolelo tse iphetang(mohlala: "Matha, matha, matha ka lebelo, o ke ke wa ntshwara- ke monna wa borotho ba kgemere!")
- Pale e le nngwe e balwe makgetlo a mabedi ho isa ho a mararo ho neha bana monyetla wa ho bina mantswe, ho tshwantshisa, le ho bolela pale ka mantswe a bona.

Mokgahlelo wa bobedi wa palo e kopanetsweng


- Mokgahlelong wa bobedi ho sebediswa sengolwa sona se sebedisitsweng pele feela kgatello e le ho baleng mme titjhere e sebedisa dipuisano tse teng ho hodisa tlotlontswe ya kutlwisiso, bokgoni ba ho rarolla le sebopetho sa sengolwa (thuto-puo, matshwao a puo jl)
- Ho ho wena , titjhere ho tlisa bana ho tadimo e shebaneng le tse latelang: kgopolo ya ho ngola, sebopetho sa sengolwa, medumo ya puo, sebopetho sa puo, ditsela tsa ho kgetholla mantswe le kutlwisiso maemong a fapaneng (dipotso tsa puo- phara, ho hlopholla, ho akanya, ho sekaseka le kananelo)

Mokgahlelo wa boraro wa palo e kopanetsweng

- Mokgahlelong wa boraro wa palo e kopanetsweng, bana ba ipalle sengolwa ka bo bona mme ba etse mosebetsi wa molomo, ho etsa le ho ngola ho itshetlehileng senglweng.
- Moo ho kgonehang, sengolwa sa Palo e Kopanetsweng se lebise ho Ho Ngola ho Kopanetsweng moo titjhere e bontshang ho ngola sengolwa mme bana ba qapa bongodi ba sengolwa ha titjhere e ba tataisa ebile e ngola seo ba se tjhong. Sena se thusa ho lokisetsa bana mosebetsi wa ho ingolla mesebetsi ya bona.

Letata le lebe

Ke nako ya hore mahe a ka
a qhotse. Ke batla ho bona
ditsuonyana tsa ka tse pedi.




Ka tsatsi le leng mme wa Letata o ne
a dula le ba lapa la hae polasing. Mme
wa letata o ne a dutse hodima mahe a
7.0 ne a emetse ho qhotsa.

Dumela. Ke
nna Fluffy.

Ke nna ZaZa.

Ke nna Tshepo.



Ke ho Ke
nna ZaZa.
kae?

Ke nna Girly.

Ke nna Nicky.

Jwale, ka bonngwe mahe kaofela a
thubeha. Kastle ho le leng. E ne e le
lehe le leholo haholo.

Ke ho kae?
Ke mang lebitso laka?



Mme Letata a dula, a dula hodima
lehe le leholo.

La ba la qhotswa la buleha.

Ngwana a tlola a tswa.

O hlahile a le moholo ebole ale matla.
Ke letata le lebe haholo.

Ha! ha! ha! Ke letata
le lebe hakaakang.

Ke ngwana
ya jwang
enwa?



Sheba letata la ho qetela.

Mme Letata o nka bana ba hae kaofela
o ba isa nokaneng.


Matata kaofela a tlolela metsing. A
sesa le ho bapala. Letata le lebe le
sesa hantle ho feta a mang.



Jwale ba ya polasing.

Diphoofolo tse ding ha di a thabele
matata.

Dikgoho di a lla ha dintja di boholo.




E mong le emong ha a nthabele. Ke tlamehile ho baleha.



Bosiu bo bong, letata la nka qeto ya ho baleha.

Ke lakatsa e ka nka bapala le bona.
Ba batle haholo. Nna ke mobe.



O ya nokeng. O bona dinonyana tse
ngata tse ntle di sesa nokeng.

Masiba a tsona a ne a le boreledi.

Di na le melala e melele.

Mapheo a tsona a ne a le matle.



Ka tsatsi le leng mariha a fihla.

Ha eba le lehlwa hohle. Noka ya eba
tshweu . Letata le lebe la hatsela la
utlwabohloko.



Ha fihla lehlabula jwale.

Letsatsi la tjhaba difate tsa ba ntle
le botala.

Ka tsatsi le leng letata le lebe la bona
makgansi a matle hape.


Letata le utlwa bohloko jwale.

La qala ho lla.

Ke mobe, ke mong.
Ha ke na metswalle.



Ke nna eo?



Ha a ntse a lla o shebile fatshe hara
dikeledi.

O bona setshwantsho sa hae.

Ke lekgansi le letle.

Tlo o sese le rona. O letata jwale
ka rona. O feta matata kaofela ka
botle.




Ka yona nako eo makgansi a mang a,
a feta sesa. Ba bitsa letata le lebe ho
sesa le bona.

Letata le lebe la tlolela ka metsing.

A ikutlwa a thabile haholo.

3

Kubu le kgudu




Ngwana kubu o dula le mme wa hae
ba thabile.

Thusa! Thusa! Mme wa
ka o kae?




Ka tsatsi le leng ha fihla sefefo se
seholo. Pula ya hohola ngwana kubu
ho mmae.

Thusa! Nthuse hle! Ke
monnyane ha ke kgone ho sesa.



Metsi a mo hoholela nokeng a qetella
a le lewatle.



E mong le e mong a leka ho thusa
kubu ho kgutlela lefatsheng.

Ba sebedisa marapo a tlhapi le
dikoloi ho leka ho mo hula ho tswa
lewatle.

E rehe lebitso la ka.


E bitse Molemo.



Ledinyane lena la
kubu le lehlohonolo.

Ba hulela ngwana kubu ka ntle ho
lewatle.


Tloo, ngwana Molemo. Re tla o isa serapeng sa diphooftolo tse hlaho.



Ke batla mme wa ka.

Ba isa Molemo serapeng. A dula serapeng se nang le letamo le leholo.

Lebitso la hao o mang?




Ke nna Mzee.

Ke dilemo di l30.


Serapeng a kopana le kgudu e kgolo.

Na o ka ba mme wa ka ka kopo?



Ngwana wa Kubu o ne a hlolohetswe
mme wa hae.

Jwale mamela,
ngwana.



Kgudu e kgolo e ne e bona hore
Molemo e ne e sa le ngwana. A
lebella Molemo a mmontsa hore a je
eng le hore a robale kae.

Ke a o rata mme.



Kubu le kgudu ya eba metswalle ya
nnete. Baja, ba sesa le ho bapala
mmoho.



Molemo o bapala le kgudu e
tsofetseng. O rata ho hlwella
hodima mokokotlo wa Mzee.



Moraonyana ha Molemo a ntse a
hola o ile a kopana le ngwana wa kubu
ya bitswang Cleo. Kajeno o phela ka
kgotso le Cleo.

O amohelwa letotong le bitswang Buka e Kgolo. Buka e Kgolo ena ke karolo ya tse ding tsa Rainbow Series, tse kenyelletsang dibuka-tshebetso, pokello, dibuka tsa dihlopha le diphousetara. Re tshepa hore o tla fumana dipale tsa mafuta tse kenyelletseng dipaleng tse robedi tsa Buka e Kgolo kereiting ena, di le bohlokwa ho ruteng ha hao mme le hore bana ba tla natefelwa ke kamano ya bona le palo e kopanetsweng.

CAPS bakeng sa boemo bo qalang e hlakisa Palo e Kopanetsweng e le e nngwe ya dikarolo tsa bohlokwa tsa tsela ya ho bala. Palo e Kopanetsweng hangata e nka nako ya pakeng tsa matsatsi a mabedi le a mane bekeng mme ngwana e mong le e mong a bala sengolwa se le seng. Dibuka-tshebetso le dibuka tsa dihlopha di loketse sepho sena.

Le ha ho le jwalo, palo e kopanetsweng ho sebediswa Buka e Kgolo e ngotseng ka ditlhaku tse kgolo ke tsela e ntla ya palo e kopanetsweng hobane bana ba kgona ho bona mantswe le ditshwantsho, mme ba kgona ho latela ha ho ntse ho balwa jwaloka tsela e tlwaelehileng ya ho pheta dipale malapeng. Ho bohlokwa hore bana ba dule pela Buka e Kgolo hore ba bone le ho bala sengolwa. Ditlhaku tse kgolo tsa dibuka tse kgolo di nehelana ka bokgoni ba ho balla bana ba bang ka lenswe le hodimo ka nako e le nngwe ka boiketlo maemong a phutholohileng.


Dibuka tse kgolo letotong lena di tla hlahisa bana tsebong ya dipale tse fapaneng, dithothokiso, diraeme le dipapadi hammoho le tlhahiso le dingolwa tsa ditshwantsho.

Ke boikarabelo ba hao, o le titjhere, ho neha dipale bophelo baneng hore maemo a ho natefelwa le ho thaba a be teng. Tshebediso ya Buka e Kgolo e o neha bokgoni ba ho bopa kamano ya ketso ya ho bala ka tsela e natefelang wena mmoho le bana. Re tshepa hore buka ena e tla o thusa ho etsa sena.

Dikgopololo tse ding tsa ho sebedisa Buka e Kgolo

- Sebedisa polasetiki e hlakileng e le moalo hodima Buka e Kgolo. Ho tla thusa hore bana le titjhere ba ngole hodima polasetiki.
- Ngola hodima moaloo hlakileng ka pene e phumolehang.
- Sebedisa tlelipi e kgolo ho tshwarahanya moalo o hlakileng le buka e kgolo.

ISBN 978-1-4315-3043-4



ISBN 978-1-4315-3043-4

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street, Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
First edition 2016

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

The Big Books in this series are available in all languages. They were developed by a team of UNISA Language and Education experts as part of their Community Engagement contribution to South Africa's education sector.

Author: V McKay



Ikisetse seemisa sa Buka e Kgolo

O tla hlota:

- Khateboroto e nang le bophara bo lekanang le Buka e Kgolo e butsweng (594 mm) mme bolelel bo be makgetlo a 3 (1360 mm).
- Masking theipi.
- Ditlilipi kapa diphekese ho tshwara khateboroto mmoho.

Sebedisa masking theipi ho kopanya dikarolo tsa khateboroto.

Mena khateboroto ho etsa foreimi ya A mme o tsipelle bofatshe le sefahleho mmoho jwaloka ha ho bontshitswe setshwantshong se ka tlaase.

